



Maina a ga Nkoko

Setswana



Mmapadi Mametja


Maina a ga Nkoko

E kwadilwe ke Mmapadi Mametja
Botaki ka Heidi-Kate Greeff




Thanolo ka Motlhabane Modise

Ka tsamaya le Nkoko go ya kerekeng.
Fa re tsena kwa kerekeng, leina la ga Nkoko
ke Moruti. Mogalammakapa! Nkoko wa me
o na le leina le lešwa-Moruti. Nkoko wa me
o buisa beibele e bile, o opela
le phuthego.



Ra tswa kwa kerekeng le nkoko, re ya sekolong. Fa re tsena kwa sekolong, leina la Nkoko ke Morutabana. Mogalammakapa! Nkoko o na le leina le lešwa, "Morutabana." Nkoko o ruta bana go buisa, morago bana ba buisetsa Morutabana.




Re tswa kwa sekolong le nkoko, re ya lebenkeleng. Kwa lebenkeleng, ke utlwa ba mmitša "Moreki". A o ka dumela! Leina la Nkoko le lešwa ke Moreki. Nkoko o reka dimmonamone, senkgwe, bupi, morogo wa sepinatšhe, nama le mašwi.




Re tswa lebenkeleng le Nkoko,
re ya go etela Nkoko Tetema.
Fa re tsena kwa ga Nkoko
Tetema, leina la Nkoko ke sedupe.
Nkoko fa a ka re, pula e tla na ka
moso, ka nnete, pula e a na.
O kgona go bonela pele isagwe.



Re tswa kwa ga Nkoko Tetema,
re ya lenyalong. Kwa lenyalong,
leina la Nkoko ke Mmadibenyane.
Ka lenyalo la gagwe,
o ne a apere mosese yo
o phatsimang. A bolelela batho
gore ke ena Naletsana.



Ra tswa le nkoko kwa lenyalong ra ya gae.
Fa re tsena ka motse, ka utlwa batho ba
bitsa Nkoko Moagi. Batswadi ba ga Nkoko
ke bona ba ntlha, go nna mo motsaneng
yo. Bana ba simolola go opela pina:
“Moagi-agi o boetse fa gae.”



Nkoko o kwala dibuka ka maina a gagwe.
Nna ke buisa dibuka tsa Nkoko.
Erile ke ntse ke buisa, ka bona ditsala tsa me
di tshameka. Ka baya dibuka fa fatshe, ka ya
go tshameka le ditsala tsa me.



Ijoo nna! dibuka tsa Nkoko di kae?
Dibuka tsa Nkoko di nyametse.
Mmalo! Batho ba utswitse dibuka tsa Nkoko.
Nthuseng! Batho ba a sia ka
Dibuka tsa Nkoko.



Nkoko o galefile, O aga a mpolelela gore motshameko le go buisa ga di tsamaelane. Ka go sa utlwelele Nkoko, dibuka di nyeletse. Nkoko are, ke batle dibuka tseo go fitlhelela ke di bona. Ka namelela kwa godimo ga thaba go di batla.



A nthusa gore ke seke ka wa mme ka gobala. Ka lebelela kwa morago mme ka bona Nkoko wa me, a tshotse dibuka tse thataro. Nkoko a ntlamparela mme a gatelela seo a setseng a mpoletse sona, gore; go na le nako ya go buisa le nako ya go tshameka.



DITEBOGO

E kwadilwe ke

Mmapadi Mametja

Botaki ka

Heidi-Kate Greeff

Motlhotlhomisi 1

Pandelani Claudine Rambau

Motlhotlhomisi 2

Isabel Seakamela

Motlhotlhomisi 3

Irene Masemola

Botaki

PixelPing Design

Mofetodi

Motlhabane Modise

Motlhatlho

Glanice Masilo



ISBN 978-0-638-00697-1



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

